

t8_cfdiff_1 (TMQmbMR-
nAps3vGa9aKHEpTMyRKgGEqcW1tr)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_numbers : \iota$ be given. Let $r2_cfdiff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_cfdiff_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X2)) \Rightarrow (r1_tarski X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v4_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k1_relset_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_funct_1 X0) \wedge (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k2_numbers k2_numbers)))) \Rightarrow (\forall X1. (r2_cfdiff_1 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_tarski X1 (k1_relset_1 k2_numbers X0) \wedge (v4_cfdiff_1 (k5_relset_1 k2_numbers k2_numbers X0 X1)))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge (v5_relat_1 X2 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\forall X0.\forall X1.((v1_funct_1 X1)\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k2_numbers k2_numbers))))\Rightarrow((r2_cdfiff_1 X1 X0)\Rightarrow (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 k2_numbers)))$$